

Short-term forecast

Station averages

	 °C	 %	 hPa	 m/s	 mm/h	 °C
19 Mar	14.3 / 4.0	52.1	1019.4	0.4	0.3	11.8 / 1.8
20 Mar	15.4 / 4.4	51.6	1018.7	0.5	0.2	12.9 / 2.2
21 Mar	13.3 / 6.1	51.4	1017.2	0.7	2.6	10.8 / 3.7
22 Mar	14.2 / 5.0	51.5	1014.6	0.8	2.3	11.5 / 2.8
23 Mar	13.2 / 6.6	54.5	1014.8	0.9	1.0	10.5 / 4.5
24 Mar	12.7 / 4.6	49.5	1016.3	1.3	0.4	9.4 / 1.8
25 Mar	12.8 / 5.4	50.3	1016.1	1.2	0.4	9.7 / 2.6
26 Mar	13.5 / 6.6	54.5	1014.6	1.1	0.8	10.6 / 4.3
27 Mar	14.6 / 4.9	44.9	1019.0	0.9	1.0	11.4 / 2.2

Station extremes

	 °C	 %	 hPa	 m/s	 m/s	 mm/h	 °C
19 Mar	22.1 2020	98.0 2017	1035.6 2019	4.1 2019	5.5 2019, 2021	2.7 2018	20.5 2017
	-1.0 2025	19.0 2019	1008.7 2018	-	-	-	-3.6 2018
20 Mar	25.4 2017	99.0 2018	1037.6 2019	4.6 2019	7.8 2020	1.5 2016	24.8 2017
	-1.2 2025	15.0 2019	1008.3 2023	-	-	-	-4.4 2025
21 Mar	26.2 2017	99.0 2018	1035.2 2019	5.8 2017	8.9 2017, 2020	21.8 2016	25.2 2017
	-2.8 2018	14.0 2019	1009.1 2016	-	-	-	-6.3 2018
22 Mar	24.6 2017	99.0 2018	1029.9 2020	6.0 2016	10.0 2021	19.6 2016	24.3 2017
	-2.4 2020	15.0 2019	998.7 2016	-	-	-	-6.5 2020
23 Mar	27.1 2023	99.0 2020, 2024	1029.0 2020	9.0 2016	13.4 2016	7.7 2024	26.3 2023
	-0.3 2018	11.0 2019	999.3 2016	-	-	-	-4.7 2020
24 Mar	20.2 2019	99.0 2024	1029.6 2020	8.3 2019	14.5 2020	1.5 2023	18.5 2025
	-0.7 2021	14.0 2019	1002.2 2024	-	-	-	-6.1 2020
25 Mar	20.7 2023	99.0 2018	1028.7 2021	6.8 2017	15.6 2020	2.8 2018	18.5 2023
	1.6 2018	15.7 2021	996.2 2023	-	-	-	-4.9 2018
26 Mar	21.4 2021	99.0 2018	1031.2 2019	6.3 2020	17.9 2020	6.3 2023	18.9 2021
	0.0 2017	14.1 2021	990.8 2023	-	-	-	-2.3 2017
27 Mar	19.0 2020	92.0 2025	1036.5 2021	5.3 2023	13.3 2023	9.1 2024	16.9 2017, 2020
	0.0 2024	0.0 2024	991.7 2024	-	-	-	0.0 2024

Almanac

